

Per los chantadors de Las Sallas

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI) ↑

VIDEO DINS:

[DAILYMOTION](#)

[YOUTUBE](#)

[CHANSON LIMOUSINE](#)

1 Quò es lu curet de Benaias (2 còps)
Pren son fusilh, se'n vai chaçar,
De béni, de bena, de bena no de
Jamai pus n'aviam tant fach. (2 còps)

2 Pren son fusil, se'n vai chaçar (2 còps)
Òu ne trôba res a tirar...

3 Ò ne tòba res a tirar (2 còps)
Qu'una meneita a confessar...

4 Qu'una meneita a confessar (2 còps)
Òu la menet darrier l'autar,..

5 Òu la menet darrier l'autar (2 còps)
E se meguet de l'embraçar

6 E se meguet de l'embraçar (2 còps)
E l'autar de tremblar...

7 E l'autar de tremblar (2 còps)
E las clochas de sonar...

8 E las clochas de sonar (2 còps)
Los parofians de s'assembler...

9 Los parofians de s'assembler (2 còps)
"Que li a- quô donca d'arribat ?..."

10 Que li a quô donca d'arribat (2 còps)
-Quò es la festa daus cornards...

11 Quò se la festa daus cornards, (2 còps)
V'autres l'i setz tots covidats... ?"

1 C'est le curé de Benayes
Prend son fusil, s'en va à la chasse
De beni, de bena, de bena nou dé
Jamais plus nous n'en avons tant fait

2 Prend son fusil s'en va chasser
Ne trouve rien à tirer...

3 Ne trouve rien à tirer
Qu'une bigote à confessar...

4 Qu'une bigote à confessar,
Il la mena derrière l'autel...

5 Il la mena derrière l'autel
Et se mis à l'embrasser...

6 Et se mis à l'embrasser
Et l'autel de trembler

7 Et l'autel de trembler
Et les cloches de sonner...

8 Et les cloches de sonner
Les paroissiens de s'assembler...

9 Les paroissiens de s'assembler
"Qu'y a t-il donc d'arrivé ?..."

10 Qu'y at-il donc d'arrivé
C'est la fête des cocus...

11 C'est la fête des cocus
Vous y êtes tous invités..."

Relevada dins: au pais de las cronicas, edicions lo chamin de Sent Jaume a Roier d'a Meuzac

Relevée dans : au pays des chroniques, éditions du chemin de Saint-Jacques à Royer 87380 Meuzac, Par Jan Dau Melhau.

Per los chantadors de Las Sallas

La musica a estada notada per la Françoise Etay

La musique a été notée par Françoise Etay

Transcripcion, revirada, lo Jan Dau Melhau

Transcription, traduction Jan dau Melhau

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.

Concepcion realizacion lo Jan Delatge

Lo curet de Benaias

$\text{♩} = 116$

1. Quo es lo cu-ret de Be-na-ias Quo es lo cu-
ret de Be-na-ias; Pren son fu-silh, se'n vai cha-
gar De be-ni, de be-na, de be-na no de; Ja-mai
pus n'a-viam tant fach, Ja-mai pus n'a-viam tant fach.